

OPŠTINA PLAV
PREDLOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA
OPŠTINE ZA 2012. GODINU

Sadržaj		Strana
I	Izjava rukovodstva	1
II	Izvještaj revizora	2-4
III	Budžet Opštine	
	Opšti dio	5
IV	Napomene uz finansijske iskaze	6 -20

Podgorica

Ova izjava se daje u vezi sa revizijom Predloga završnog računa Budžeta Opštine Plav za 2012. godinu za svrhe izražavanja mišljenja o tome da li finansijski iskazi realno i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje Opštine na dan 31. decembra 2012. godine i rezultate poslovanja u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima/Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i propisima Crne Gore.

Prihvatamo našu odgovornost za istinit i objektivan prikaz finansijskih iskaza u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i računovodstvenim propisima Crne Gore.

Prema našem najboljem znanju i uvjerenju, ovim potvrđujemo sljedeće:

1. Rukovodstvo i lica koja imaju značajnu ulogu u internom sistemu kontrole ili lica koja mogu imati materijalno značajan uticaj na računovodstvene iskaze nijesu bila uključena u nezakonite radnje.
2. Stavili smo vam na raspolaganje sve poslovne knjige i potkrepljujuću dokumentaciju.
3. U finansijskom iskazima nema materijalno značajnih pogrešnih iskazivanja ili propusta.
4. Opština je postupala u skladu sa svim aspektima odredbi ugovora koji bi, u slučaju nepridržavanja, mogli imati materijalno značajne efekte na finansijske iskaze. Nije bilo neusklađenosti sa zahtjevima zakonodavnih i izvršnih organa koji bi, u slučaju nepoštovanja, mogle imati materijalno značajne efekte na finansijske iskaze.
5. Prikazali smo sve nastale, kao i potencijalne obaveze.
6. Nemamo planove niti namjere koje bi mogle materijalno značajno izmijeniti knjigovodstvenu vrijednost ili klasifikaciju sredstava i obaveza prikazanih u finansijskim iskazima.
7. Opština nema hipoteku niti zalogu na svojoj imovini niti zaduženja po datim garancijama.
8. Nije bilo događaja nakon datuma bilansa stanja koji bi zahtijevali korekcije ili objelodanjivanja u finansijskim iskazima ili u napomenama uz njih.

U Plavu, 17.06.2013.godine

Meliha Hadžialjević , Sekretar za privredu, razvoj i finansije

**IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
SKUPŠTINI OPŠTINE PLAV, O PREDLOGU ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE ZA
2012. GODINU**

Uvod

1. Izvršili smo reviziju Predloga završnog računa Budžeta Opštine Plav za 2012. godinu koji čine Izvještaj o planiranim i ostvarenim prihodima, Izvještaj o planiranim i izvršenim rashodima, Izvještaj o neizmirenim obavezama i Izvještaj o budžetskom zaduženju za godinu koja se završava na dan 31.12.2012. godine.

Odgovornost rukovodstva za finansijske ikaze

2. Rukovodstvo Opštine je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih iskaza, u skladu sa Zakonom o budžetu, Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet države, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština, propisima kojima se regulišu javni prihodi i javni rashodi i drugim propisima koji su relevantni u državi kao i u skladu sa Međunarodnim standardima revizije za javni sektor. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih iskaza koji ne sadrže materijalno značajne i pogrešne iskaze nastale usled kriminalne radnje ili greške, odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvene procjene koje su razumne u datim okolnostima

Odgovornost revizora

3. Naša odgovornost je da, na osnovu revizije, izrazimo mišljenje o prikazanom Predlogu završnog računa Opštine za 2012. godinu. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj mjeri uvjerimo da finansijski iskazi ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objelodanjivanja datim u finansijskim iskazima koji čine Predlog završnog računa Opštine. Izbor postupaka zasnovan je na revizorskom prosudjivanju, uključujući i procjenu rizika materijalno značajnih i pogrešnih iskaza u finansijskim iskazima nastalih usled kriminalne radnje i greške. Prilikom procjene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju Predloga završnog računa Opštine u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola. Revizija takođe, uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i značajnih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije Predloga završnog računa.

Smatramo da su pribavljeni revizorski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju razumnu osnovu za izražavanje mišljenja s rezervom.

Mišljenje

4. Po našem mišljenju, Predlog završnog računa Budžeta Opštine Plav za 2012. godinu, po svim materijalno značajnim pitanjima, objektivno i istinito prikazuje prihode, primitke i rashode kao i neizmirene obaveze i budžetsko zaduženje sa stanjem 31.12.2012. godine.

Skretanje pažnje

Ne kvalifikujući naše mišljenje skrećemo pažnju na sljedeće:

5. U toku izvršenja budžeta, vršeno je preusmjeravanje planiranih sredstava između potrošačkih jedinica i po namjenama u okviru potrošačkih jedinica koje je bilo je veće od 10% od planiranog iznosa što nije u skladu sa čl. 35 Zakona o budžetu kao i čl. 51 Zakona o finansiranju lokalne samouprave kojima je propisano da potrošačke jedinice mogu, uz odobrenje predsjednika opštine, preusmjeriti odobrena sredstva po pojedinim namjenama, u visini do 10% iznosa sredstava predviđenih za namjene čiji se iznos mijenja.

6. U realizaciji rashodnog dijela Budžeta Opštine sadržane su i isplate preko poslovne banke koje se odnose na poslovanje JP za stambeno-komunalne djelatnosti Plav, prije svega za isplatu zarada i nabavku goriva. Imajući u vidu da je zbog neizmirenih obaveza žiro račun ovog Preduzeća duže vrijeme blokiran, poslovanje Preduzeća je jednim dijelom obavljano preko žiro računa budžeta Opštine. Priliva sredstava u Budžet Opštine po ovom osnovu nije bilo dok je odliv iznosio 391.550 €.

7. Primici i izdaci Budžeta Opštine provjeravani su uvidom u odgovarajuće izvode poslovnih banaka, u skladu sa obimom revizije definisanim Ugovorom o reviziji.

Obim revizije je ograničen i ne obuhvata ispitivanje da li su sve obaveze uplatioca po osnovu ustupljenih prihoda koje po članu 25 Zakona o finansiranju lokalne samouprave uvodi država i ustupa ih Opštini u određenom procentu, izvršene odnosno da li su svi prihodi budžeta Opštine naplaćeni.

Na osnovu raspoloživih informacija u toku revizije i sprovedenih revizorskih procedura, nijesmo bili u mogućnosti da se na adekvatan način uvjerimo u eventualno postojanje dodatnih potraživanja Opštine po osnovu ustupljenih prihoda od poreza.

a) Država je preko Centralnog trezora, Opštini ustupala dio poreza na dohodak fizičkih lica od 12% i porez na promet nepokretnosti i prava u visini od 80%.

Međutim, čl. 26 Zakona o finansiranju lokalne samouprave propisano je da se prihodi po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, direktno uplaćuju na račune budžeta lokalnih samouprava.

b) Imajući u vidu da država dodeljuje koncesije i vrši njihovu naplatu preko Centralnog trezora, kao i to da se podaci o broju koncesionara kojima raspolaže Opština razlikuju od podataka koje zvanično objavljuje Komisija za dodjelu koncesija, neophodno je podatke o tome ko su obveznici koncesija, visini ugovorenih naknada kao i naplaćenom iznosu od koncesionara, međusobno uskladiti kako za 2012. godinu tako i za prethodne godine.

Opština je započela aktivnosti u vezi naplate dijela koncesije koja joj po zakonu pripada. (Napomena 8).

8. U izvještaju o neizmirenim obavezama na dan 31.12.2012. godine iskazane su i obaveze prema dobavljačima u iznosu od 227.669 € (u 2011. godini 474.237 €). U toku godine je vršeno usaglašavanje stanja sa većim dobavljačima. Međutim, i pored toga stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima u najvećoj mjeri nije međusobno usaglašeno sa poveriocima zbog čega je moguće da u narednom budžetskom periodu proizađu obaveze koje će dodatno opteretiti budžet opštine.

9. Opština ima značajan iznos nenaplaćenih potraživanja u iznosu od 1.720.832 € (u 2011. godini 1.467.015 €) po osnovu poreskih obaveza, pri čemu se najveći dio odnosi na porez na nepokretnosti. Imajući u vidu neizmirene obaveze Opštine koje iznose 3.083.321 € neophodna je efikasnija naplata potraživanja kao jedna od mjera za upravljanje dugom.

10. U Opštini treba normativno urediti protok knjigovodstvene dokumentacije i izvršiti razgraničenje dužnosti i odgovornosti zaposlenih u vezi kretanja dokumentacije od prijema na arhivi, formalne i suštinske kontrole i blagovremenog dostavljanja računovodstvu za evidentiranje u poslovnim knjigama

što bi omogućilo pravilnu evidenciju dobavljača kao i usaglašavanje stanja na kraju godine, naročito davaljča za kapitalne izdatke kao i međusobna usaglašavanja sa JP Komunalne djelatnosti Plav.

11. Zakonska regulativa

Predlog Završnog računa Opštine Plav, je sačinjen u skladu s važećim propisima, na gotovinskoj osnovi.

Međutim, ovakav način evidentiranja predstavlja samo dio poslovanja koji se ogleda u tokovima gotovine, zbog čega je neophodno da se na nivou države donesu propisi koji bi obavezali lokalne samouprave da organizuju knjigovodstvo na obračunskoj osnovi čime bi se omogućilo sagledavanje cjelokupnog poslovanja kao i računovodstveno obuhvatanje nekretnina, opreme, potraživanja i obaveza.

Imajući u vidu odredbe člana 55 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Završni račun budžeta lokalne samouprave sadrži:

- 1) Bilans stanja;
- 2) Bilans prihoda i rashoda, iskazanih u skladu sa organizacionom, funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom;
- 3) Izvještaj o kapitalnim rashodima i finansiranju;
- 4) Izvještaj o novčanim tokovima;
- 5) Izvještaj o izvršenju budžeta, sačinjen tako da prikazuje razliku između odobrenih sredstava i izvršenja;
- 6) Objašnjenje većih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja;
- 7) Izvještaj o primljenim donacijama i kreditima, domaćim i inostranim i izvršenim otplatama dugova;
- 8) Izvještaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve;
- 9) Izvještaj o garancijama datim u toku fiskalne godine;
- 10) Izvještaj eksterne revizije o finansijskim izvještajima iz tačke 1 - 9 ovog stava.

Međutim, navedene odredbe iz člana 55 Zakona se ne primjenjuju niti su propisane bilansne šeme i ostali izvještaji završnog računa.

Takođe, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet države, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština propisane su sljedeće klase na kojima se evidentiraju poslovne promjene:

- 0 - Nefinansijska imovina;
- 1 - Finansijska imovina;
- 2 - Obaveze;
- 3 - Kapital.
- 4 - Izdaci,
- 5 - Korektivni računi.
- 7 - Primici;
- 9 - Korektivni računi.

Od propisanih klasa i konta, u lokalnim samoupravama su u primjeni samo dvije klase:

-Klasa 4 na kojoj se evidentiraju gotovinski izdaci i

-Klasa 7 na kojoj se evidentiraju gotovinski primici bez obzira da li potiču od sopstvenih prihoda ili pozajmljenih sredstava zbog čega se knjigovodstvo budžeta lokalnih samouprava svodi na evidentiranje promjena (priliva i odliva) na izvodima poslovnih banaka dok se završni račun svodi na bilans novčanih tokova.

Podgorica, 17.06.2013. godine

Keković Dragiša, ovlašćeni revizor



BUDŽET OPŠTINE PLAV
-Opšti dio-

		(u Eur)			
Napo mena	2012. Planirano	2012. Ostvareno	2011. Ostvareno	Ostvar 2012.%	
Prenijeti dio viška prihoda iz prethodne godine	5	57.407	57.406	47.950	100,00
Tekući prihodi					
Porezi	6	335.500	306.335	310.043	91,30
Takse	7	329.500	327.594	319.658	99,42
Naknade	8	210.500	108.357	137.692	51,47
Ostali prihodi	9	202.000	285.554	240.451	141,36
Egalizacione i uslovne dotacije	10	1.210.470	1.088.437	1.017.347	89,91
Pozajmice i krediti	11	1.250.000	1.250.000	-	100,00
Prihodi Budžeta		3.595.377	3.423.683	2.073.141	95,22
Raspored prihoda					
Rashodi za zaposlene	12	1.016.170	723.227	373.715	71,17
Rashodi za materijal i usluge	13	276.229	160.760	107.175	58,19
Tekuće održavanje	14	21.000	16.161	18.175	76,95
Otplata kamata	15	120.000	51.235	23.621	42,69
Subvencije	16	5.000	1.650	4.003	33,00
Ostali izdaci	17	91.200	55.207	9.108	60,53
Transferi inst. ostalim nivoima vlasti	18	505.228	493.212	319.251	97,62
Kapitalni izdaci	19	362.000	156.817	229.142	43,31
Otplata obaveza iz prethodnih god.	20	800.000	1.368.911	799.795	171,11
Otplata duga	21	300.000	248.693	131.750	82,89
Stalna budžetska rezerva	22	68.000	66.936	-	-
Tekuća budžetska rezerva	22	30.550	25.481	-	-
Rashodi Budžeta		3.595.377	3.368.290	2.015.735	93,68
Stanje sredstava na žiro računu		-	55.393	57.406	

Stanje sredstava na 31.12.2012. godine u iznosu od 55.393 € predstavlja stanje na žiro računima kod poslovnih banaka.

Sekretarijat za privredu, razvoj i finansije

Meliha Hadžialjević, Sekretar

Funkcija i organizacija

6

Opština Plav je konstituisana i funkcionise shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi i samostalno obavlja poslove lokalne samouprave koji su od neposrednog i zajedničkog interesa za lokalno stanovništvo, u skladu sa zakonom i statutom.

Statut Opštine je usaglašen sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o finansiranju lokalne samouprave.

Organi Opštine su: Skupština opštine i Predsjednik opštine.

Skupština je predstavnički organ građana, a čine je odbornici koje biraju građani na period od četiri godine, u skladu sa zakonom.

Predsjednik opštine je izvršni organ Opštine. Predsjednika opštine bira Skupština na period od četiri godine.

Odlukom Predsjednika opštine o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Plav (Sl. list CG-opštinski propisi br. 28/12...33/12) utvrđena je organizacija lokalne uprave Opštine , djelokrug i način rada njenih organa i organizacionih oblika, kao i druga pitanja od značaja za njihov rad.

Opština ostvaruje svoje poslovanje preko organa lokalne uprave, koji su osnovani kao Sekretarijati, Uprave i Direkcije. Za vršenje specifičnih poslova osnivaju se stručne službe.

Opština Plav ima 4 Sekretarijata:

- Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti;
- Sekretarijat za privredu, razvoj i finansije;
- Sekretarijat za uređenje prostora i imovinu;
- Sekretarijat za inspeksijske poslove;

Direkciju za uređenje prostora i investicije;

Službe:

- Komunalnu policiju,
- Službu zaštite,
- Službu predsjednika opštine i
- Glavnog administratora.

Po Zakonu o finansiranju lokalne samouprave, Opština stiče sredstva iz:

- 1) Sopstvenih prihoda,
- 2) Zakonom ustupljenih prihoda,
- 3) Egalizacionog fonda,
- 4) Budžeta Države.

Finansijsko-računovodstveni poslovi Budžeta opštine Plav se obavljaju u okviru Sekretarijata za privredu, razvoj i finansije.

Finansijske transakcije su evidentirane u skladu sa ekonomskom, funkcionalnom i organizacionom klasifikacijom.

- Poslove kontrole, utvrđivanja i naplate ustupljenih (djeljivih) prihoda Opštine Plav obavlja Poreska uprava, shodno Zakonu o poreskoj administraciji. Utvrđivanje, evidencija i kontrola naplate lokalnih prihoda vrši se u Sekretarijatu za privredu, razvoj i finansije.

Predsjednik Opštine je Orhan Šahmanvić.

Sjedište Opštine je u Plavu, Čaršijska bb.

Na dan 31.12.2012. godine Opština je imala 120 stalno zaposlenih.

2. Donošenje završnog računa budžeta

Odluku o Budžetu Opštine za kalendarsku godinu donosi Skupština Opštine. Prihodi i rashodi budžeta moraju biti uravnoteženi. Budžet se sastoji iz opšteg i posebnog dijela. Opšti dio budžeta sadrži ukupan iznos prihoda, ukupan iznos rashoda uključujući tekuću i stalnu budžetsku rezervu. Poseban dio budžeta sadrži detaljan raspored sredstava po potrošačkim jedinicama i bližim namjenama.

Zakonom o finansiranju lokalne samouprave i Zakonom o budžetu reguliše se donošenje budžeta, evidencija i upravljanje, pripremanje i planiranje budžeta i izvršenje budžeta.

Po isteku godine za koju je budžet donijet, sastavlja se Završni račun budžeta.

Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za Budžet Republike, Budžete vanbudžetskih fondova i Budžete opština propisan je način vođenja poslovnih knjiga a Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave propisan je našin izvještavanja.

Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji propisana je obaveza da se u poslovnim knjigama Budžeta iskazuju imovina, obaveze i sopstveni izvori koji se na kraju svake fiskalne godine moraju popisati po njihovoj pojedinačnoj vrijednosti. Pored analitičkih knjigovodstava Budžet vodi i evidenciju datih i primljenih jemstava i garancija.

3. Trezorsko poslovanje

U Opštini se vodi glavna knjiga trezora.

Uvođenje trezorskog poslovanja opredjeljuje prezentaciju finansijskih iskaza na gotovinskoj osnovi, obzirom da se u glavnoj knjizi trezora mogu evidentirati samo prilivi i odlivi sa žiro računa.

U skladu s tim kao i pomenutim Pravilnikom, predlog Završnog računa sastavljen je na gotovinskoj osnovi koja podrazumijeva da se kao priliv iskažu sva raspoloživa sredstva za potrošnju koja su uplaćena na žiro račun Opštine, odnosno da se kao rashod iskažu sva izvršena plaćanja sa žiro računa, nezavisno od toga na koji se period odnose.

4. Planirani i ostvareni prihodi i rashodi za 2012. godinu

Za prva tri mjeseca 2012. godine vršeno je privremeno finansiranje.

Odluka o Budžetu Opštine Plav za 2012. godinu donijeta je na sjednici Skupštine Opštine od 31.03.2012. godine. Prihodi i rashodi Budžeta planirani su u iznosu od 3.595.377 €.

Nije vršen rebalans Budžeta u toku godine.

	Planirano 2012.	Ostvarenje 2012.	(u Eur) Ostvarenje 2011.	Ostvarenje 2012. %
Prihodi	3.595.377	3.423.683	2.073.141	95,22
Rashodi				
Operativni budžet	3.158.377	3.174.449	1.786.593	100,50
Kapitalni rashodi	362.000	156.817	229.142	43,31
Stalna budžetska rezerva	50.000	66.936	-	133,87
Tekuća budžetska rezerva	25.000	25.481	-	101,92
	3.595.377	3.423.683	2.015.735	100,00
Stanje na žiro računu			57.406	

PREDLOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE PLAV ZA 2012. GODINU

U toku izvršenja budžeta, dolazilo je do preusmjeravanja planiranih sredstava kako između potrošačkih jedinica tako i po namjenama u okviru potrošačkih jedinica uz odobrenje Predsjednika Opštine. Ukupno preusmjerena sredstva su iznosila 285.077 € što čini 7,92 % od ukupno planiranog Budžet.

Međutim, preusmjeravanje između potrošačkih jedinica i po namjenama u okviru potrošačkih jedinica bilo je veće od 10% od planiranog iznosa što nije u skladu sa čl. 35 Zakona o budžetu kao i čl. 51 Zakona o finansiranju lokalne samouprave kojima je propisano da potrošačke jedinice mogu, uz odobrenje predsjednika opštine, preusmjeriti odobrena sredstva po pojedinim namjenama, u visini do 10% iznosa sredstava predviđenih za namjene čiji se iznos mijenja.

5. Prenijeta sredstva

Prenijeta sredstva iz prethodne godine iznose 57.406 € , koliko je i iznosilo stanje na žiro računima kod poslovnih banaka.

6. Porezi

	2012. Planirano	2012. Ostvareno	(u Eur) 2011. Ostvareno	Ostv. 2012. %
Sopstveni izvori				
Porez na nepokretnosti	120.000	95.613	91.585	79,67
Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	75.000	77.040	71.058	102,72
Porez na firmu ili naziv	5.000	6.841	10.193	136,82
Porez na potrošnju	3.000	3.898	6.412	129,93
	203.000	183.392	179.248	90,34
Zakonom ustupljeni prihodi				
Porez na dohodak fizičkih lica	92.500	90.899	87.527	98,26
Porez na promet nepokretnosti i prava	40.000	32.044	43.268	80,11
	132.500	122.943	130.795	92,78
	335.500	306.335	310.043	91,30

Opština stiče prihode po osnovu poreza iz sopstvenih izvora i od ustupljenih poreza.

Sopstveni prihodi Opštine po osnovu poreza su sljedeći:

- **Porez na nepokretnosti** plaćaju pravna i fizička lica, vlasnici nepokretnosti. Prihodi od poreza na nepokretnosti pripadaju Budžetu Opštine u visini od 100% na čijoj se teritoriji nalazi nepokretnost. Osnovica poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti na dan 1. januara, godine za koju se porez utvrđuje. Tržišna vrijednost nepokretnosti utvrđuje se primjenom osnovnih

PREDLOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE PLAV ZA 2012. GODINU

kriterijuma u skladu sa Zakonom o porezu na nepokretnosti i bližih kriterijuma u skladu sa Uredbom o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti. Stopa poreza na nepokretnosti na utvrđenu osnovicu u zavisnosti od vrste nepokretnosti kreće se od 0,10 % do 0,50 % za stambene, poslovne i druge objekte, od 0,10% do 0,30 % za građevinsko i poljoprivredno zemljište. Na nepokretnostima privrednih pravnih i drugih lica koja su obavezna da vode poslovne knjige utvrđuje se stopa poreza 1% na knjigovodstvenu vrijednost. (Odluka o porezu na nepokretnosti Sl.list CG - opštinski propisi br. 12/11).

- **Prerez porezu na dohodak fizičkih lica** plaćaju obveznici poreza na dohodak fizičkih lica koji imaju prebivalište ili boravište na području opštine. Stopa prireza iznosi 13% od poreske osnovice. Osnovica za plaćanje prireza je porez na dohodak fizičkih lica ostvaren po osnovu ličnih primanja, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava i kapitala.

Zakonom ustupljeni prihodi koje uvodi Država, shodno odredbama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Opštini pripadaju u sljedećim procentima:

- Porez na dohodak fizičkih lica -12 % od poreza ostvarenih na njenoj teritoriji;
 - Porez na promet nepokretnosti - 80 % od poreza ostvarenih na njenoj teritoriji.
- Prihodi po ovim osnovama se doznačuju sa računa Centralnog trezora na račun budžeta Opštine uz istovremenu njihovu raspodjelu.

Međutim, čl. 26 Zakona o finansiranju lokalne samouprave propisano je da se prihodi po osnovu poreza, direktno uplaćuju na račune budžeta opština.

Zbog načina na koji se ostvaruju pomenuti prihodi, kao i zbog propisanog načina izvještavanja, obim revizije je ograničen i ne obuhvata ispitivanje da li su sve obaveze uplatioca po osnovu ustupljenih prihoda koje po članu 25 Zakona o finansiranju lokalne samouprave uvodi država i ustupa ih opštinama u određenom procentu, izvršene odnosno da li su svi prihodi budžeta opštine naplaćeni.

7. Takse

	2012. Planirano	2012. Ostvareno	(u Eur) 2011. Ostvareno	Ostvare 2012. %
Lokalne administrativne takse	25.000	23.362	23.067	93,44
Lokalne komunalne takse	301.000	303.158	296.472	100,71
Boravišne takse	2.500	1.074	119	42,98
Ostale takse	1.000	-	-	
	329.500	327.594	319.658	99,42

Zakonom o komunalnim taksama i naknadama i Zakonom o administrativnim taksama utvrđena je obaveza plaćanja pomenutih taksi.

Opština je svojom Odlukom (Sl.CG - opštinski propisi br.17/07) propisala tarife za komunalne i administrativne takse. Budžetu Opštine, za finansiranje izdataka, lokalne komunalne i administrativne takse pripadaju u visini od 100 % naplate.

U okviru lokalnih komunalnih taksi od 303.158 € iskazana je taksa za korišćenje prostora na javnim površinama, (naknada za nekategorisane puteve) koje ukupno iznose 278.640 €, pri čemu najveći

PREDLOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE PLAV ZA 2012. GODINU

iznosi čine uplate Crnogorskog Telekom ad Podgorica – TS Centar Plav 139.500 (151.183 €) po osnovu naknade za postavljanje podzemnih telefonskih vodova, za korišćenje putnog zemljišta i zaštitnog pojasa puta kao i Elektroprivredu ad Nikšić – Elektrodistribucija Berane 139.140 € (116.106 €) po osnovu naknade za postavljanje podzemnih električnih vodova za korišćenje puta i putnog zemljišta koje pripada opštinskim nekategorisanim putevima.

8. Naknade

	2012. Planirano	2012. Ostvareno	(u Eur) 201. Ostvareno	Ostvare. 2012. %
Spopstveni prihodi				
Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	80.000	66.990	44.649	83,73
Naknada za izgrad. i održ. lokal. puteva	30.000	-	28.426	-
Naknada zkorišćenje građev. zemljišta	1.000	1.774	-	177,43
	111.000	68.764	73.075	61,94
Zakonom ustupljeni prihodi				
Naknada za korišćenje šuma	80.000	18.929	46.408	23,66
Naknada za korišćenje voda	4.500	3.692	3.344	82,06
Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	15.000	16.972	14.538	13,13
Ostale naknade	-	-	327	-
	99.500	39.593	64.617	39,78
	210.500	108.357	137.692	51,47

Shodno odredbama člana 28 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, od 2012. godine Opštini se ustupa 70 % prihoda od koncesionih i drugih naknada za korišćenje šuma koje se nalaze na njenoj teritoriji.

Imajući u vidu da država dodeljuje koncesije i vrši njihovu naplatu preko Centralnog trezora, Opština ne raspolaže zvaničnim informacijama o tome ko su obveznici koncesija na njenoj teritoriji, visini ugovorenih naknada kao i naplaćenom iznosu od koncesionara, kako za 2012. godinu tako i za prethodne godine.

Imajući u vidu da se radi o prihodima koje naplaćuje država, nismo se mogli uvjeriti da li su navedeni prihodi naplaćeni od obveznika kao i to da li je pripadajući iznos doznačen Opštini.

Opština treba međusobno da usklađuje podatke o ovim prihodima tromjesečno, a najmanje jednom godišnje u cilju realnog iskazivanja strukture prihoda po završnom računu.

U toku 2012. godini, Opština je preduzela mjere za naplatu dijela koncesione naknade koja joj po Zakonu pripada.

9. Ostali prihodi

	2012.	2012.	(u Eur) 2011.	Ostvare
--	-------	-------	-------------------	---------

PREDLOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE PLAV ZA 2012. GODINU

	Planirano	Ostvareno	Ostvareno	2012. %
Prihodi organa lokalne uprave	50.000	54.274	64.695	108,54
Prihodi od novčanih kazni	2.000	1.804	1.507	90,20
Ostali prihodi	150.000	229.476	174.249	152,98
	202.000	285.554	240.451	141,36

Prihodi organa lokalne uprave koji iznose 54.274 € (u 2011. godini 62.480 €) se odnose na sredstva koja su prenjeta Opštini od strane Uprave za imovinu po osnovu razgraničenja troškova za zajedničko korišćenje poslovnog prostora koji se nalazi u zgradi Opštine, prema Ugovoru od 18.02.2009. Navedenim ugovorom je definisano da Uprava za imovinu participira u ukupnim zajedničkim troškovima sa 32,40 % a Opština sa 67,60 %.

U okviru ostalih prihoda, najveći dio se odnosi na pomoć Vlade Crne Gore za saniranje posledica elementarnih nepogoda kao i iznos od 70.822 € na im eralizacije projekta EU - Vatrogasni dom. Kao ostali prihod iskazana su i sredstva od 15.000 € koja je doznačilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma kao podršku za realizaciju projekta u oblasti upravljanja čvrstim otpadom, otpadnim vodama i vodosnabdijevanja.

10. Egalizacije i uslovne dotacije

	2012.	2012.	(u Eur) 2011.	Ostva
	Planirano	Ostvareno	Ostvareno	2012. %
Prihodi od Egalizacionog fonda	1.060.470	932.987	963.049	87,97
Uslovne dotacije	50.000	63.500	23.000	127,00
Transfer od zavoda za zapošljavanje	100.000	91.949	31.298	91,94
	1.210.470	1.088.436	1.017.347	90,20

Ujednačavanje finansiranja opština vrši se preko Egalizacionog fonda.

Od 2011. godine, sredstva Egalizacionog fonda obezbjeđuju se iz sljedećih prihoda:

- poreza na dohodak fizičkih lica u visini od 11 % od ostvarenih prihoda po tom osnovu;
- poreza na promet nepokretnosti u visini od 10 % od ostvarenih prihoda po tom osnovu.
- poreza na upotrebu motornih vozil, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica u visini od 100% ostvarenih prihoda po tom osnovu;
- koncesionih nakanada od igara na sreću u visini od 40% prihoda po tom osnovu;

Takođe, izmjenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave promijenjeni su kriterijumi za raspodjelu sredstava Egalizacionog fonda tako što se 60% raspoređuje na osnovu fiskalnog kapaciteta koji utvrđuje Ministarstvo finansija i 40% na osnovu budžetskih potreba.

Prema planu akontativne raspodjele sredstava Fonda od 4.11.2011. godine, opštini Plav za 2012. godinu pripada iznos od 1.060.470 €.

PREDLOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE PLAV ZA 2012. GODINU

Konačan raspodjela sredstava za 2012. godinu nije objavljena.

Uslovne dotacije od 63.500 € odnose se na sredstva koja su doznačena iz budžeta Crne Gore od 43.500 € na ime kofinansiranja manjih infrastrukturnih projekata koje finansira EU kao i 20.000 € koje je doznačilo Ministarstvo poljoprivrede na ime razvoja infrastrukture u seoskim područjima Opštine.

Transfer od Zavoda za zapošljavanje čine sredstva prenijeta na ime refundacije zarada pripravnika.

11. Pozajmice i krediti

	2012. Planirano	2012. Ostvareno	(u Eur) 2011. Ostvareno	Ostva 2012. %
Krediti u zemlji	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>	-	<u>100,00</u>

U toku godine Opština se kreditno zadužila kod sljedećih banaka:

- CKB ad, Podgorica u iznosu od 650.000 € sa rokom otplate od 60 mjeseci, bez grejs perioda i nominalnom kamatnom stopom od 9% n agodišnjem nivou. Uslov za sklapanje ugovora o kreditu je potpisan ugovor o cesiji između Opštine, banke i Ministarstva finansija kojim se vraćanje kredita objezbeđuje sredstvima Egalizacionog fonda.

- Atlas banka ad, Podgorica u iznosu od 400.000 € sa rokom otplate od 60 mjeseci, sa grejs periodom od tri mjeseca i kamatnom stopom od 9,95 % na godišnjem nivou. Uslov za sklapanje ugovora o kreditu je potpisan ugovor o cesiji između Opštine, banke i Ministarstva finansija kojim se vraćanje kredita objezbeđuje sredstvima Egalizacionog fonda.

- Hipotekarna banka ad, Podgorica u iznosu od 200.000 € sa rokom otplate od 48 mjeseci sa grejs periodom od šest mjeseci i efektivnom kamatnom stopom na dan potpisivanja ugovora od 10,43%. Uslov za sklapanje ugovora o kreditu je potpisan ugovor o cesiji između Opštine, banke i Ministarstva finansija kojim se vraćanje kredita objezbeđuje sredstvima Egalizacionog fonda.

12. Rashodi za zaposlene

	2012. Planirano	2012. Ostvareno	2011. Ostvareno	Ostvar. 2012. %
Zarade, porez i doprinosi				

PREDLOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE PLAV ZA 2012. GODINU

Neto zarade	578.809	525.715	365.316	90,82
Porez na zarade	43.620	19.784	-	45,35
Doprinosi za socijalno osiguranje	230.552	74.984	-	32,52
Opštinski prirez	7.689	1.738	-	22,60
	860.670	622.221	365.316	72,29
Ostala lična primanja				
Ostale naknade	116.600	95.446		81,85
Naknade skupštinskim odbornicima	38.900	5.560	8.400	14,29
	155.500	101.006	8.400	64,95
	1.016.170	723.227	373.716	71,17

(uEur)

Zarade se obračunavaju primjenom obračunskog koeficijenta od 90 €.

U toku 2012. godine u Opštini je isplaćeno 10 zarada za 2012. godinu koje su prikazane u gornjoj tabeli.

Pored ovih zarada, u toku godine su isplaćene i 4 zarade za 2011. godinu koje su prikazane u dijelu budžeta - Otplata obaveza iz prethodnog perioda. (Napomena 20).

Porez i doprinosi na zarade nijesu uplaćivani istovremeno sa isplatom zarada i iskazani su kao neizmirene obaveze. (Napomena 23).

Broj zaposlenih na kraju godine bio je 120 ukuljučujući i pripravnike. (u 2011. godini 125).

Isplate skupštinskim odbornicima vrše se na osnovu skupštinskih rešenja o evidencijama o prisustvovanju odbornika sjednicama. Visina neto naknade za vršenje odborničke funkcije iznosi 55 € mjesečno i 50 € po sjednici. (Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama odbornika Skupštine Opštine Plav).

Ostale naknade u iznosu od 95.446 € se odnose na isplatu otpremnina za 12 (dvanaest zaposlenih) koji su prema Odluci i Sporazumnon raskidu radnog odnosa stekli pravo na otpremninu.

Odluka o visini otpremnine lokalnih službenika i namještenika Opštine Plav i zaposlenih u ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Opština donijeta je 26.12.2011. godine. Po navedenoj Odluci lokalnom službeniku, odnosno namješteniku i zaposlenima na neodređeno vrijeme, koji su zasnovali radni odnos do 31.12.2009. godine u ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Opština a koji se prijave za sporazumni raskid radnog odnosa isplatiće se otpremnina u visini od 12 bruto zarada zaposlenog, uvećanih za 1.926 €.

Zaposlenom kojem je do ostvarivanja prava na starosnu penziju nedostaje do 12 mjeseci, pripada otpremnina u visini od onoliko bruto zarada koliko mu nedostaje do odlaska u penziju.

Za isplaćene otpremnine nijesu uplaćeni porez i doprinosi za socijalno osiguranje.

13. Rashodi za materijal i usluge

			(u Eur)	
2012.	2012.	2011.	Ostvar.	
Planirano	Ostvareno	Ostvareno	2012.	%

PREDLOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE PLAV ZA 2012. GODINU

Rashodi za materijal	19.250	11.607	16.510	60,29
Rashodi za službena putovanja	12.750	12.091	13.885	94,83
Rashodi za električnu energiju	79.400	31.350	14.760	39,48
Rashodi za gorivo	29.000	27.698	13.165	95,51
Rashodi za reprezentaciju	13.480	12.968	16.083	96,20
Rashodi za telefonske usluge	10.400	8.949	3.654	86,04
Kolektivno osiguranje	8.500	299	-	3,52
Sredstva za publikacije, časopise i gl.	5.000	4.124	2.348	82,47
Bankarske provizije	27.799	22.827	3.921	82,11
Konsultantske usluge	19.700	19.456	17.698	98,76
Prostorni planovi	38.250	-	-	-
Ostale usluge - razne komisije	8.000	6.432	1.706	80,38
Medijske usluge	1.050	209	-	19,95
Ostale usluge	3.650	2.750	-	75,34
	276.229	160.760	105.455	58,19

U okviru bankarskih provizija iskazane su i isplate na ime jednokratnih naknada bankama za odobravanje (obradu) kredita koje su se kretale od 0,80 - 1,00% od vrijednosti kredita.

Konsultantske usluge se odnose na plaćanje izrade lokalne studije lokacije "Pjeskovi" kao i plaćanje za geodetsko snimanje i izradu geodetske podloge na raznim terenima.

14. Tekuće održavanje

	2012. Planirano	2012. Ostvareno	(u Eur) 2011. Ostvareno	Ostvar. 2012. %
Tekuće održavanje građev. objekata	4.400	1.753	3.604	39,84

PREDLOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE PLAV ZA 2012. GODINU

Održavanje opreme	16.600	14.408	16.291	86,79
	21.000	16.161	19.895	76,95

Tekuće održavanje opreme se odnosi na izdatke za održavanje instalacija grijanja kao i kancelariskog namještaja.

15. Otplata kamata

Izdaci za kamate u ukupnom iznosu od 51.235 € (u 2011. godini 23.621 €) odnose se na otplatu kamata po osnovu ugovora o kreditnom zaduženju Opštine kod poslovne banke. (Napomena 11).

16. Subvencije

	2012. Planirano	2012. Ostvareno	(u Eur) 2011. Ostvareno	Ostvar. 2012. %
Subvencije u poljoprivredi	5.000	1.650	4.003	33,00

17. Ostali izdaci

	2012. Planirano	2012. Ostvareno	(u Eur) 2011. Ostvareno	Ostvar. 2012. %
Usluge čišćenja snijega	52.000	50.980	1.700	98,03
Usluge održavanja čistoće	34.000	1.170	3.447	3,44
Registracija vozila	3.500	1.832	3.496	52,34
Ostali izdaci	1.700	1.223	465	71,94
	91.200	55.205	9.108	60,53

18. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

	2012. Planirano	2012. Ostvareno	(u Eur) 2011. Ostvareno	Ostva 2012. %
Transferi obrazovanju	3.000	2.861	800	95,38

PREDLOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE PLAV ZA 2012. GODINU

Transferi institucijama kulture	188.979	188.557	117.433	99,77
Transferi istitucijama sporta	117.000	116.239	109.377	99,34
Transferi mjesnim zajednicama	500	-	114	-
Transferi nevladinim organizacijama	4.500	4.285	2.402	95,22
Transferi političkim partijama	27.600	27.439	1.000	99,41
Stipendije	100	-	-	-
Jednokratne socijalne pomoći	18.799	18.694	15.560	99,44
Turistički centar	2.500	1.089	2.025	43,58
Vjerske zajednice	300	200	500	66,66
Kulturne manifestacije	30.500	27.507	38.131	90,18
Transferi Crvenom krstu	21.500	21.058	8.190	97,94
Lična primanaja pripravnika	89.950	85.283	23.718	94,81
Turističi centar	2.500	1.089	-	43,58
	505.228	493.212	319.250	97,62

Sredstva opredjeljena za institucije kulture u cijelini su prenjeta Centru za kulturu Plav za finansiranje redovne djelatnosti i zarada zaposlenih.

Transferi institucijama sporta odnose se na sredstva koja su data raznim sportskim klubovima. Od ukupno opredijeljenog iznosa za ove namjene, najveći dio se odnosi na FK "Jezero" Plav (70.611 €), Rukometni klub (6.840 €), FK "Polimlje" Murino (6.430 €), FK "Gusinje" (6.120 €) i ostale klubove u manjim iznosima.

Obzirom da je žiro račun FK "Jezero" Plav bio blokiran, isplate Klubu su vršene u gotovini.

Isplata jednokratnih socijalnih pomoći vršena je fizičkim licima na osnovu rješenja Predsjednika opštine.

Izdaci za kulturne manifestaciju najvećim dijelom se odnose na organizovanje "Dana borovnice". Isplata parlamentarnim partijama izvršena je u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih partija.

19. Kapitalni izdaci

	2012.	2012.	(u Eur)	Ostvav
	Planirano	Ostvareno	2011.	2012. %
			Ostvareno	
Izdaci za lokalne puteve	20.000	11.465	16.796	57,32
Izdaci za gradsku rasvjetu	10.000	621	25.000	6,20

PREDLOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE PLAV ZA 2012. GODINU

Izdaci za vodovode	35.000	83	8.926	0,23
Izdaci za održ i asfaltiranje ulica	15.000	280	42.270	1,86
Izdaci za kanalizaciju i kolektore	5.000	348	4.905	6,96
Izdaci za uređenje korita rijeke	12.000	11.279	8.286	93,99
Učešće u projektima zajednica	76.000	48.404	53.821	63,68
Izdaci za administrativne zgrade	83.000	3.623	58.018	4,36
Izdaci za objekte kulture	10.000	5.058	870	50,57
Zaštita od poplava	24.000	4.834	10.250	20,14
Učešće u IPA pogramima	72.000	70.822	-	98,36
	362.000	156.817	229.142	43,31

Od ukupnog iznosa izdataka za učešće u projektima zajednica najveći dio (44.819 €) se odnosi na ekspropriaciju zemljišta od fizičkih lica, po rješenjima.

Izdaci za administrativne zgrade se odnose na radove na MZ Gusinje, radove na ogradi Doma kulture u Gusinju, radove na krovu kasarne u Plavu, radove na ogradi mosta i ostale radove.

Učešće u IPA projektima se odnosi na finansiranje izgradnje vatrogasnog doma u Plavu, najvećim dijelom iz sredstava EU. Korišćenje sredstava po ovom projektu biće predmet posebne revizije.

Planom javnih nabavki za 2012. godinu predviđeni su izdaci za robe, radove i usluge u ukupnom iznosu od 582.600 €. Međutim, zbog nedostatak sredstava i preuzetih obaveza iz ranijih godina plan javnih nabavki u najvećoj mjeri nije realizovan.

U toku godine nije sproveden nijedan otvoreni postupak javnih nabavki, niti postupak šopinga dok su primjenom neposrednog sporazuma ugovorene tri nabavke.

20. Otplata obaveza iz prethodnih godina

	2012.	2012.	(u Eur)	Ostva.
	Planirano	Ostvareno	2011.	2012 %
			Ostvareno	
	800.000	1.368.911	799.795	171,11

PREDLOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE PLAV ZA 2012. GODINU

Najveći dio otplata obaveza iz ranijih godina se odnosi na isplaćene neto zarade kao i poreze i doprinose u ukupnom iznosu od 402.972 € kao i isplate JP za stambeno-komunalne poslove u iznosu od 391.550 €.

Imajući u vidu da je ovo preduzeće u višegodišnjoj blokadi, sredstva za zarade zaposlenih kao i nabavku goriva za funkcionisanje Preduzeća uplaćivana su na poseban račun u poslovnoj banci.

Ispalte na ime kapitalnih izdataka, po ugovorenim poslovima u prethodnim godinama iznosile su 268.962 € dok preostali iznos od 305.427 € čini isplate dobavljačima za nastale obaveze.

Ovi izdaci su ostvareni u znatno većem obimu od planiranih zbog čega se, pored ostalog, Opština kreditno zadužila kod banaka.

21. Otplata duga

Otplata duga u iznosu od 248.692 € (u 2011. godini 131.750 €) odnosi se na povraćaj kredita poslovnim bankama. (Napomena 23 - Budžetsko zaduženje).

22. Izdvajanje u budžetske rezerve

	2012. Planirano	2012. Ostvareno	(u Eur) 2011. Ostvareno	Ostva. 2012 %
Sredstva za tekuću budžetsku rezervu	30.550	25.481	-	83,40
Sredstva za stalnu budžetsku rezervu	68.000	66.936	-	-
	98.550	92.417		93,77

U stalnu budžetsku rezervu, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave izdvajaju se sredstva u visini najviše do 2 % ukupnih prihoda za budžetsku godinu.

Za potrebe i obaveze korisnika budžeta za koje u budžetu nijesu obezbijedena sredstva ili nijesu obezbijedena u dovoljnom iznosu, koriste se sredstva tekuće budžetske rezerve.

U toku 2012. godine Opština je koristila sredstva tekuće budžetske rezerve za budžetom nepredviđene stavke.

Ispalte iz stalne budžetske rezerve su se najvećim dijelom odnosile na nadokanu štete od elementarnih nepogoda, fizičkim licima po spisku u iznosu od 52.460 €.

23. Potraživanja

	2012.	(u Eur) 2011.
Porez na nepokretnost	1.400.049	1.224.589
Ostali porezi i naknade	307.291	242.426
Porez na potrošnju	13.492	-
	1.720.832	1.467.015

PREDLOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE PLAV ZA 2012. GODINU

24. Stanje neizmirenih obaveze budžeta

	(u Eur)	
	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Neizmirene bruto zarade	1.136.176	1.068.660
Neizmirena ostala lična primanja	36.114	49.259
Obaveze za materijalne troškove i ostalo - tekući rashodi	426.109	176.798
Obaveze za transfere	17.199	7.373
Obaveze za kapitalne izdatke	83.917	297.439
Obaveze po pozajmicama i kreditima	1.370.201	-
Obaveze po osnovu otplate dugova	13.605	-
	<u>3.083.321</u>	<u>1.599.529</u>

U okviru neizmirenih obaveze za bruto zarade sadržane su neto zarade za 2 mjeseca 2012. godine kao i neplaćeni porezi i doprinosi za period od Februara 2010 i devet (9) mjeseci 2012. godine.

Ostala lična primanja se odnose na naknadu za prevoz zaposlenih u iznosu od 5.732 €.

U okviru tekućih rashoda najveći dio neizmirenih obaveza se odnosi na Elektrodistribuciju CG u iznosu od 54.021 € (u 2011. godini 93.353 €).

Opština je organizovala knjigovodstvo obaveza prema dobavljačima na obračunskoj osnovi u kome evidentira obaveze i uplate prema dobavljačima kako za kapitalne tako i za ostale izdatke. Međutim, i pored toga stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima u najvećoj mjeri nije međusobno usaglašeno sa poveriocima zbog čega je moguće da u narednom budžetskom periodu proizađu obaveze koje će dodatno opteretiti budžet opštine.

- Budžetsko zaduženje

	(u Eur)	
	<u>2012.</u>	<u>2011.</u>
Dugoročni krediti		
- CKB banka ad, Podgorica	650.000	-
- Atlas banka ad, Podgorica	324.223	171.195
- Hipotekarna banka ad, Podgorica	200.000	-
	<u>1.174.223</u>	<u>171.195</u>
Obaveze za obveznice	195.978	250.867
	<u>1.370.201</u>	<u>422.062</u>

Obaveze po kreditima se odnose na kreditna zaduženja opisana u Napomeni 11.

Odlukom Skupštine opštine Plav iz novembra 2007. godine, shodno Zakonu i Statutu, Opština se dugoročno zadužila kod Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore u iznosu od 311.060 € emitovanjem 311.060 obveznica nominalne vrijednosti 1 € sa prinosom po fiksnoj kamatnoj stopi od 3% od dana prodaje do dana dospjeća. Obveznice su emitovane u sedam (7) serija, što je ujedno i rok dospjeća cjelokupnog duga, s tim što obveznice dospijevaju na naplatu u jednakim godišnjim iznosima od 44.437 €.

25. Sudski sporovi

U toku tekuće godine u Opštini Plav je bilo 18 (osamanaest) sudskih sporova gdje se Opština javlja kao tužena strana u postupcima pred Osnovnim, Višim i Vrhovnim sudom.

U najvećem broju slučajeva nije utvrđena vrijednost spora iako se radi se o naknadi štete zbog čega nije bilo moguće utvrditi efekte ovih sporova na buduće budžetske rashode.

Izvještaj revizora strana, 2-5

20